LA SEMAJNO

PORTO ALEGRE, SABATO, 19/MAR./1983 – N-RO 01 1-A JARO – RESPONDECAS: GAŬĈAJ STEPOJ GRUPO

nia voĉo

"STEPOJ" GAZETAS, INSTRUAS, KUNFRATIGAS...

Jen la unua n-ro de LA SEMAJNO, kies aperigo renovigas la kompromisojn de GSG-GAŬĈAJ STEPOJ GRUPO por pli dinamika kaj fruktdona esperantoaktivado precipe ĉe la junularo. Samtempe ni ampleksigas tiamaniere nian agadkampon jam konsistigata de signifa partopreno en la diskonigado kaj de nia idealo kaj de nia lingvo, kies plej elstara ekzemplo estas la fakto, ke kvar GSG-anoj disvolviĝas nuntempe laboron kiel esperantoinstruantoj – ĉe Spiritisma Societo "Allah Kardec"(3) kaj Komunuma Centro "Georg Black"(1). Indas mencion ankaŭ la serio de promocioj jam pripensitaj por esti realigataj periodike kiel instruantrenkontoj, kunfratiĝaj promenadoj (memoru la piknikon ĉe "Parque da Harmonia"...), artaj aranĝoj krom la REJPA-Renkontiĝo de la Esperanto-Junularo de Porto Alegre", vera unikaĵo ĉe nia loka medio kun la partopreno, kvankam la nomo, de ĉiaaĝaj esperantistoj. Fine, tio estas "STEPOJ". Sed nun, ni lasu, ke vi ĝuu la ceterajn enhavojn de ĉi tiu debuta numero. Ni esperegas, ke ĝi plaĉu al vi'. (La Estraro)

konsumo

DANĜEROJ SUR LA TABLO

Ne nur la ĉiutaga lakto estas infektata. Laŭ freŝ-datаj eltrovoj de Instituto Adolfo Lutz, surbaze de analizoj pri nutraĵoj konsumataj nuntempe en San-Paŭlo, ankaŭ en la bova viando aperis restaĵoj de pesticidoj kiel BHC, Dieldrin kaj DDT. Sed la listo pligrandiĝas: ŝimo en sukoj el tomato, marakuĵao, kaĵuo kaj vinbero; ŝimo en tomatpastoj; trompoj en oliv-oleoj enladigitaj en Brazilo per miksado de aliaj diverstipaj oleoj; trompoj en ĉokoladoj per aldonado de diversaj grasoj anstataŭantaj la kakaan buteron; - trompoj en kolbasetoj – troa aldonado de akvo, kio minacas la nutran valoron; ktp. Kio pri la kulpuloj? La nomojn! La nomojn!

astrologio

LA VERBOJ DE ĈIU SIGNO...

ŜAFO: "Mi volas!" TAŬRO: "Mi havas!" ĜEMELOJ: "Mi pensas!" KANKRO: "Mi sentas!" LEONO: "Mi estas!" VIRGO: "Mi analizas!" PESILO: "Mi amas!" SKORPIO: "Mi kontrolas!" SAGITARIO: "Mi observas!" KAPRIKORNIO: "Mi povas!" AMFORO: "Mi scias!" FIŜOJ: "Mi kredas!" (Fonto: "Horóscopo Capricho - 1983" – speciala numero)

ideoj kaj opinioj

PRI LA CENTJARIĜO DE LA MORTO DE KARLO MARKSO (1818-1883)

De MOACYR SCLIAR, verkisto k kuracisto: "En la centjariĝo de la morto de Karlo Markso la granda demando pripensinda estas tiu: ĉu la kapitalismo ankoraŭ estas la sama aŭ ĝi ŝanĝiĝis? Kelkiuj diras, ke ĝi draste aliiĝis: la teknologia progreso, la "welfare state", la komforta vivo, ktp. Sed, aliflanke, jen estas la ciklaj krizoj, la sendungado, la neutiligitaj nutraĵoj dum milionoj mortas pro malsato, la mizero apud la riĉo".

De Paulo Evaristo Arns, kardinalo (SP): "Jesuo el Nazareto estas la vero kiu liberigas. Nenia filozofia sistemo diras ĉion, kion li diris kaj kun la forto kun kiu li diris/Anoncinte la alvenon de la Dia Regno, li montris tion, kio determinas la historion".

diversaĵoj

KONFERENCO – Hodiaŭ, sabate, je la 17-a h pri "La Inspirfonto de la Scienco". Ĉe loĝio Dharma (Teozofio), strato Voluntários da Pátria, 595 / 1408.

RADIO – Esperantoelsendo de Radio Pekino: ĉiutage, 19.30h – 20.00h; frekvencoj: 11515 k 9860; 26,06 k 30,40 metroj.

VOLAS KORESPONDI – Instruistino de Esperanto, laboranta en Bulgara E-Asocio, deziras konatiĝi kun serioza kaj fervora esp-isto, fraŭlo, por korespondi pri ĉiuj temoj kaj longdaŭra amikeco. F-ino Bistra Dojĉinova, ul. Kavala, bl. 42/D, ap.95, BG-1233 Sofia, Bulgario.

politiko

HO, TANCREDO!...

El la 18 ŝtataj sekretarioj de Tancredo Neves (PMDB-Minas), 8 jam apartenis al diversaj regadoj de la "Revolucio"; 7 al la eksa PP-Popola Partio; 1 sen partia aniĝo kaj nur 2 al la antikva PMDB. Ĉu tiamaniere oni ja plenumas la kampanjajn promesojn por ŝanĝoj???

baldaŭ...
2-A REJPA!

LEONEL BRIZOLA, ĴUS ENOFICIĜITA GUBERNIESTRO EN RIO: "MI NE ESTOS LA REĜINO DE ANGLIO"

BEJO

Al miaj amikoj de BEJO
tiun di sutau n-ron de
mia gazeto.
Gaŭĉoj Stepoj grupo

Paulo Artur Cristófio Torres

Manuel Soares

Rogério Martins

Ricardo Fortes

XAXÁ

Marcos Dornelles

Marcia Procoska Louchese

Tania Beatriz Martinez Fortes

K